

# MBEKANYAMUSHUMO YA U FUNZA YO DZUDZANYULULWAHO 2021- 2023

## (GIREIDI 5 – TSHIVENDA HL - THEMO 1 - 4)



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

### GIREIDI 5 THEMO 1

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U ŨALELA	U ŨWALA NA U ŨEKEDZA	TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
VHEGE 1 – 2	<p><b>U thetshelesa na u fhindula mbudziso kha tshiŭori</b></p> <p>Tshibveledzwa tshine tsha bva kha bugupfarwa kana kha Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito thangeli: u humbulela</li> <li>• U topola mihumbulo mihulwane na i i re na ndeme</li> <li>• U vhambedza zwiwo na vhutshilo hawe</li> <li>• U ita nyambedzano na u fha sia ŭawe ŭa kuvhonele kwa zwithu</li> </ul>	<p><b>U vhala tshiŭori</b></p> <p>Tshibveledzwa tshine tsha bva kha bugupfarwa kana kha Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala: u humbulela a tshi shumisa ŭhoho na zwifanyiso</li> <li>• U shumisa zwiŭirathedzhi zwa u vhala, tsumbo. U humbulela, u shumisa mibvumo na ludungela lwa mafhungo</li> <li>• U ita nyambedzano ya ŭivhaipfi ntswa i no bva kha tshiŭori</li> <li>• U ita nyambedzano nga ha muhumbulo muhulwane, puloto, vhaanewa na fhethuvhupo</li> <li>• U bvisela khagala vhuŭipfi na muhumbulo</li> <li>• U ita nyambedzano nga ha zwiitisi na masiandaitwa</li> <li>• U shumisa bugu ya Ũhalusamaipfi u fhaŭa ŭivhaipfi</li> </ul>	<p><b>U ŭwala tshiŭori (Nganetshelo / Ũhaluso, mbuletschedzo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nanga magudiswa o fanelaho ndivho</li> <li>• U shumisa luambo na tshivhumbeo tsha tshibveledzwa zwo teaho</li> <li>• U shumisa fomethe/tshivhumbeo tsho teaho</li> <li>• U ŭwala fhungo ŭa ŭhoho na u katela mafhungo o teaho u itela u ŭwala phara dzi tevhekanaho</li> <li>• U shumisa girama, mupeleŭo na ndongazwiga nga ndila yo teaho</li> <li>• U shumisa bugu ya Ũhalusamaipfi u ltela mupeleŭo na ŭivhaipfi</li> <li>• U shumisa mafhungo tserekano</li> </ul> <p><b>U tevhela maitela a u ŭwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U dzudzanya mihumbulo hu tshi shumiswa mapa wa muhumbulo</li> <li>• U bveledza mvetomveto ya u thoma</li> <li>• U dovhulola</li> <li>• U vhalulula</li> <li>• U ŭwala tshibveledzwa tsha mafhedzisele</li> <li>• U ŭekedza dzibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kuŭwalele kwa vhuŭi.</li> </ul>	<p><b>U shuma na maipfi:</b> madzina zwao na madzina vhukuma, thangi na mitshila ya madzina</p> <p><b>U shuma na mafhungo:</b> tshifhinga tsho fhelaho</p> <p><b>Ũhalutshedzo dza maipfi:</b> ppanywa</p> <p><b>Mupeleŭo na zwiga zwa u vhala:</b> tshithoma, khoma, zwiŭevhe na kushumisele kwa ŭhalusamaipfi</p>

<p style="text-align: center;"><b>VHEGE</b> 3 – 4</p>	<p><b>U thetshelesa na u fhindula zwi bvaho kha tshibveledzwa tsha mafhungo</b></p> <p>Tshibveledzwa tshine tsha bva kha bugupfarwa kana kha Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito thangeli: u humbulela</li> <li>• U topola zwiitisa na masiandaitwa</li> <li>• U amba nga ha vhuḍi na mvelele, maitele na matshilisano</li> <li>• U vhudzisa mbudziso dzi konḍaho</li> <li>• U bvisela khagala na u tikedza kuvhonele kwau hu na mbuno dzi tikedzaho</li> <li>• U shumisa zwiṭirathedzhi zwa u ambedzana nga ṅḍila ya vhuḍi kha nyimele ya tshigwada</li> </ul>	<p><b>U vhala tshibveledzwa tsha mafhungo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala: u humbulela a tshu sedza kha dzina ḵa bugu na zwifanyiso</li> <li>• U haseledza nga ha muhumbulo muhulwane na zwidodombedzwa nga vhuḍalo</li> <li>• U fha muhumbulo wawe nga ha kunangelwe kwa zwifanyiso kha tshibveledzwa</li> <li>• U shumisa zwiṭirathedzhi zwa u vhala tsumbo: u shumisa ludungela lwa mafhungo</li> <li>• U kovhekana na u fha mihumbulo vha tshi shumisa mavharivhari</li> <li>• U shumisa mapa wa muhumbulo/notsi u nweledza mafhungo</li> <li>• U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi</li> </ul> <p><b>U vhala zwibveledzwa zwa matshilisano</b> tsumbo:sms / emeiḵi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ṭalutshedza muhumbulo muhulwane wa mulaedza</li> <li>• U topola tshivhumbeo tsha tshibveledzwa</li> <li>• U ita nyambedzano nga ha ndivho ya tshibveledzwa</li> <li>• U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi u wana ṭhalutshedzo dza maipfi maswa</li> </ul> <p><b>U vhuisa muhumbulo kha zwibveledzwa zwo vhalwaho nga mugudi e eṭhe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U dovha u anetshela tshiṭori kana mihumbulo mihulwane</li> <li>• U bvisela khagala vhuḍipfi kha vhavhali</li> <li>• U vhambedza na vhutshilo hawe ene muṅe</li> </ul>	<p><b>U ṅwala tshibveledzwa tsha mafhungo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ṅwala phara tharu u yak ha ṅḵa</li> <li>• U shumisa magudiswa o teaho a yelanaho na ndivho na vthathetshelesi</li> <li>• U bvisela ṅḵa mihumbulo ya zwavhuḍi</li> <li>• U dzudzanya magudiswa nga ṅḵila l lunzhedzanaho.</li> <li>• U ṅwala fhungo ḵa ṭhoho ha katelwa na mafhungo o teaho u itela u bveledza phara dzi tevhekanaho</li> <li>• U ṭumanya mafhungo a vha phara i tevhekanaho ho shumiswa masala, zwiṭanganyi na ndongazwiga dzo teaho.</li> <li>• U shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo.</li> <li>• U shumisa girama mupeḵo na ndongazwiga zwo teaho.</li> </ul> <p><b>U ṅwala sms/emeiḵi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nanga magudiswa o teaho</li> <li>• U dzudzanya mafhungonga ṅḵila yone</li> <li>• U shumisa tshivhumbeo tshi re tshone, tsumbo. Theshano, datumu, nz.</li> </ul> <p><b>U tevhelela maitele a u ṅwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U dzudzanya mihumbulo hu tshi shumiswa mapa wa muhumbulo</li> <li>• U bveledza mvetomveto ya u thoma</li> <li>• U dovholola</li> <li>• U vhalulula</li> <li>• U ṅwala tshibveledzwa tsha mafhedziselo</li> <li>• U ṅekedza dzibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kuṅwalele kwa vhuḍi.</li> </ul>	<p><b>U shuma na maipfi:</b> maiti</p> <p><b>U shuma na mafhungo:</b> Zwifhinga: tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tshi ḍaho</p> <p><b>ṭhalutshedzo ya ipfi:</b> ḵiedzamuthu, murero, ḵiidioma, ḵifanyisi</p>
---	---	--	---	---

**GIREIDI 5 THEMO**

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U NŴALA NA U NEKEDZA	TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
<p><b>U LINGA HA FOMALA: MUSHUMO WA 1: ORALA</b>  <b>U vhalela n̄tha (maraga 20)</b>  <b>U thoma na mushumo uyu kha themo ya 1 ha khunyeledzwa kha themo ya 2 musi maraga dzi tshi ḡo rekhodiwa.</b></p>				
<p><b>VHEGE</b> <b>5 – 6</b></p>	<p><b>U thetshelesa na u fhindula u bva kha atikili ya gurannḡa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dza u rangela: U humbulela</li> <li>• U thetshelesa u itela u wana zwidombedzwa zwo khetheaho.</li> <li>• U ḡivha mulaedza muhulwane.</li> <li>• U zwi isela kha vhutshilo hau.</li> <li>• U shumisa mafhungo a bvaho kha tshibveledzwa musi u tshi fhindula mbudziso.</li> <li>• U amba-vho nga ha vhuḡi/zwivhuya zwa mvelele, mikhwa na matshilisano kha tshibveledzwa.</li> <li>• U amba nga ha tshivhangalelwa. kana zwine muḡwali a ḡoḡo u ri funza zwone</li> </ul>	<p><b>U vhala atikili ya gurannḡale</b> u bva kha bugupfarwa kana Faela ya Zwishumiswa zwa mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala: u humbulela zwi tshi bva kha ḡohoho dza mafhungo na u ḡoḡulusa tshibveledzwa</li> <li>• U shumisa zwiḡirathedzhi zwa u vhala zwo fhambanaho, tshumbo. U sikima, u sikena, u shumisa ngivho ya kale</li> <li>• U humbulela nga u shumisa ludungela lwa mafhungo u itela u wana ḡhalusthedzo na u fha phendelo</li> <li>• U topola na u ḡalutshedza phambano na pḡanywa ya zwithu</li> <li>• U ita nyambedzano nga ha maipfi maswa a no bva kha tshibveledzwa</li> <li>• U shumisa bugu ya ḡhalusamaipfi</li> </ul>	<p><b>U n̄wala atikili ya gurannḡa</b></p> <p>U shumisa ḡohoho dza mafhungo, nga mutaladzi, phara ya mvulatswinga, phindulo kha Nnyi, Mini, Ngafhi, Lini, na Ngani / Hani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nanga magudiswa o teaho</li> </ul> <p>vhatshetshelesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ḡanganya mafhungo nga u shumisa masala, zwiḡanganyi na zwiga zwa u vhala zwi re zwone</li> <li>• U shumisa ḡivhaipfi yo ḡangavhuwaho vhukuma, girama na mupeleḡo.</li> </ul> <p><b>U tevhela maitela a u n̄wala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U dzudzanya mihumbulo hu tshi shumiswa mapa wa muhumbulo</li> <li>• U bveledza mvetomveto ya u thoma</li> <li>• U dovhola</li> <li>• U vhalulula</li> <li>• U n̄wala tshibveledzwa tsha mafhedziselo</li> <li>• U nekeda dzibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kuḡwalele kwa vhuḡi.</li> </ul>	<p><b>ḡhalutshedzo ya ipfi:</b> thangeladzina,</p> <p><b>U shuma na fhungo:</b> zwiḡhinga</p> <p><b>ḡhalutshedzo ya ipfi:</b> mafhambanyi</p> <p><b>Mupeleḡo na ndongazwiga/zwiga zwa u vhala:</b> zwivhudzisi, kushumisele kwa dikishinari, nzudzanyo ya maipfi</p>
<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 2: U NŴALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Maanea (20 maraga)</b> Maanea a u anetshela kana a ḡhaluso</li> </ul> <p><b>Vhukati ha themo</b></p>				

**GIREIDI 5 THEMO**

<b>ZWIKILI</b>	<b>U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)</b>	<b>U VHALA NA U TALELA</b>	<b>U N'WALA NA U NEKEDZA</b>	<b>TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO</b>
<p><b>VHEGE</b></p> <p><b>7 – 8</b></p>	<p><b>U thetshelesa na u fhindula zwi bvaho kha tshiṭori, tsumbo, tshiṭori tsha folukuḽoo, (Ngano dza vhubvo ha zwithu/lidzhendi) nga kha murangaphanda wa kilasi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dza u rangela: u humbulela</li> <li>• U ḽivha muhumbulo muhlwane kha tshiṭori, puloto, fhethuvhupo, vhabvumbedzwa zwa tshiṭori tsha fikishini.</li> <li>• U fhambanya vhukati ha zwiwo zwa vhukuma na zwi si zwa vhukuma</li> <li>• U tikedza kuhumbulele kwau/kuvhonele kwau kwa zwithu.</li> <li>• U fhindula nga vhurwanekha mihumbulo na tsivhudzo.</li> <li>• U ṅea makumedzwa o linganyisiwaho nahone a fhaṭaho kha puloto, thero, fhethuvhupo,</li> </ul>	<p><b>U vhala tshiṭori, tsumbo, tshiṭori tsha folukuḽoo (Ngano dza vhubvo ha zwithu/lidzhendi) tshi bvaho kha bugupfarwa kana bugu ya u vhala.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa zwiṭirathedzhi zwa u vhala zwo fhambanaho: u sikima, u sikena, ludungela nga kha nyimele na u shumisa ṅḽivho yo fhiraho.</li> <li>• U ṭalutshedza uri vhaṅwali vha shumisa hani ḽivhaipfi na luambo u ṭalusa fhethuvhupo.</li> <li>• U vhalela ṅṭha ha muṅwe na muṅwe a tshi sumbedza u pfesesa hu re khagala.</li> <li>• U amba-vho nga ha puloto, vhabvumbedzwa na fhethuvhupo.</li> <li>• U amba nga ḽivhaipfi ntswa yo wanalaho kha tshibveledzwa tsho vhalwaho</li> <li>• U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi</li> </ul>	<p><b>U ṅwala tshiṭori, tsumbo, tshiṭori tsha fofolukuḽoo (Ngano dza vhubvo ha zwithu/lidzhendi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa vhabvumbedzwa vha zwipuka</li> <li>• U bveledza vhabvumbedzwa, puloto na fhethuvhupo.</li> <li>• U nanga magudiswa a yelanaho na vhatsetshelesi na ndivho ya tshibveledzwa.</li> <li>• U shumisa luambo nga ṅḽila ya vhuṭali, zwihuluhulu ḽivhaipfi dzo fhambanaho.</li> <li>• U shumisa luambo lwo dzumbamaho, tsumbo, mafanyisi, mamethafore.</li> <li>• U ṭumekanya mafhungo a vha phara i tevhekanaho nga u shumisa masala, zwiṭanganyi nazwiga zwa u vhala nga ṅḽila yone.</li> <li>• U shumisa girama mupeleṭo na ndongazwiga nga ṅḽila yone.</li> </ul> <p><b>U tevhela maitete a u ṅwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U dzudzanya mihumbulo hu tshi shumiswa mapa wa muhumbulo</li> <li>• U bveledza mvetomveto ya u thoma</li> <li>• U dovholola</li> <li>• U vhalulula</li> <li>• U ṅwala tshibveledzwa tsha mafhedziselo</li> <li>• U nekeda dzibveledzwa tsha u fhedzisa tsho kunaho, ho shumiswa kuṅwalele kwa vhuḽi.</li> </ul>	<p><b>U shuma na maipfi:</b> dzina, thangi, mutshila, maṭaluli, maḽadzisi masala na maṭanganyi.</p> <p><b>U shuma na fhungo:</b> ṅefhungo, tshiitwa, thedelano ya ṅefhungo-ḽiiti, mapfanisi.</p> <p><b>ṭhalutshedzo ya maipfi:</b> ṅefhungo, tshiitwa, thedelano ya ṅefhungo-ḽiiti, mapfanisi.</p> <p><b>Mupeleṭo na ndongazwiga:</b> U shumisa bugu ya ṭhalusamaipfi</p>

**GIREIDI 5 THEMO**

**MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 3: U FHINDULA U BVA KHA TSHIBVELEDZWA (40 maraga)**

- Tholokanyondivho ya u tou vhala mafungo (15 maraga)
- Tholokanyondivho ya u tou vhona (10 maraga)
- Tshivhumbeo na Milayo zwa Luambo (15 maraga)

**Nyito dza hoyu mushumo a hu tou vha khombekhombe u dzi nwala nga luthihi**

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U NWALA NA U NEKEDZA	TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
<p align="center"><b>VHEGE</b></p> <p align="center"><b>9 – 10</b></p>	<p><b>U thetshelesa na u fhindula zwi bvaho kha tshirendo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U amba nga muhumbulo muhulwane</li> <li>• U takalelea na u fhindula kha tshi bva kha muungo wa tshirendo</li> </ul>	<p><b>U vhala tshirendo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala: u humbulela ho sedzwa dzina la tshibveledzwa</li> <li>• U divha raimi, alitheresheni a onomatopia na zwi bveledziwaho</li> <li>• U topola na u talutshedza mafanyisi na mamethafore.</li> </ul>	<p><b>U nwala tshirendo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa alitheresheni</li> <li>• U shumisa luambo lwo dzumbamaho, tsumbo mafanyisi na mamethafore</li> <li>• U shumisa raimi yo teaho.</li> </ul> <p><b>U tevhela maitete a u nwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U dzudzanya mihumbulo hu tshi shumiswa mapa wa muhumbulo</li> <li>• U bveledza mvetomveto ya u thoma</li> <li>• U dovholola</li> <li>• U vhalulula</li> <li>• U nwala tshibveledzwa tsha mafhedziselo</li> </ul>	<p><b>Talutshedzo dza maipfi:</b> alitheresheni, mafanyisi, onomatopia, mamethafore.</p>

## MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA

### Nyito dza u thetshesela na u amba

- Nyito dzo fhambananaho dza u thetshesela na u amba
- Nyito dza u amba na u thetshesela dzine dza tevhedza maga o vhwahwa a Khovidi-19

### Nyito dza u vhala na u țalela

- Maitele a u vhala
- Nyito dza u vhalela nřha
- Nyito dza u vhala tholokanyondivho
- Nyito dza litheretshe dzo sendekwaho kha tshakha tharu dza mařwalwa o randelwaho kha simesiřa yeneyo

### Nyito dza u řwala na u řekedza

- U tevhelela maitele a u řwala
- U řwala dzipharagirafu
- Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani
- Maanea
- Mařwalwa a vhusiki

### Nyito dza zwivhumbeo na Milayo zwa Luambo

- Nyito dzo fhambananaho dza Zwivhumbeo na Milayo ya Luambo

### GIREIDI 5 TSHIVENDA HL MANWELEDZO A MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: THEMO 1

#### MUSHUMO WA U LINGA WA 1 ORALA

- U vhalelela nřha (20 maraga)

Kha vha thome nga hoyu mushumo kha THEMO ya 1 vha u fhedze kha THEMO Ya 2 hune vha řo rekhoda na maraga

#### MUSHUMO WA U LINGA WA 2: U NWALA

- Maanea (20 maraga)
- Maanea a mbuletshedzo / a u anetshela ( Pharagirafu tharu-3 )

Vhukati ha THEMO

#### MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 3: U fhindula u bva kha tshibveledzwa (40 maraga)

- Tholokanyondivho ya u vhala (15 maraga)
- Tholokanyondivho ya u tou vhona (10 maraga)
- Tshivhumbeo na Milayo ya luambo (15 maraga)

**GIREIDI 5 THEMO 2**

SKIL	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N̄WALA NA U N̄EKEDZA	TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
<p align="center"><b>VHEGE 1 - 2</b></p>	<p><b>U nea na u tevhela ndaela</b> Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faelaya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito thangeli: u humbulela</li> <li>• U thetshelesa na u nea zwidodombedzwa zwo khetheaho</li> <li>• U shumisa thevhekano yo teaho.</li> <li>• U vhudzisa mbudziso dzo teaho ha fhindulwa nga n̄ila yone.</li> <li>• U tevhedza ndaela</li> </ul>	<p><b>U vhala zwibveledzwa tsha ndaela tshi re na ndaela dzi tevhekanaho</b> Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faelaya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela uvhala: U humbulela zwi tshi bva kha thoho na zwifanyiso</li> <li>• U shumisa zwiṭirathedzhi zwa u vhala: u humbulela, ludungela lwa mafhungo</li> <li>• U ita nyambedzano nga ha zwidodombedzwa zwauri zwa tshibveledzwa</li> <li>• U ita nyambedzano nga ha thevhekano ya ndaela</li> <li>• U tevhela ndaela nga n̄ila yone</li> <li>• U ita nyambedzano nga ha maipfi maswa o wanalaho kha tshibveledzwa tshe vha vhala</li> <li>• U shumisa thalusamaipfi</li> </ul>	<p><b>U n̄wala ndaela. Tsumbo: U ita sangwedzi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nanga mafhungo o teaho</li> <li>• U shumisa mafhungo o khetheaho</li> <li>• U shumisa mutevhe u re wone</li> <li>• U shumisa tshivhumbeo tshi re tshone</li> <li>• U shumisa tshivhumbeo tsha ndaela tsha maiti na ṭimudi la ndaela</li> <li>• U shumisa girama, mupeleṭo na ndongazwiga i re yone</li> </ul> <p><b>U tevhela maitele a u n̄wala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulanPlanning / pre-writing</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U sedzulusa</li> <li>• U lulamisa vhukhakhi</li> <li>• U vhalulula</li> <li>• U n̄ekedza</li> </ul>	<p><b>U shuma na ipfi/maipfi:</b> maḡdzisi a maitele, maḡadzisi a tshifhinga, maḡadzisi a maitele, maḡadzisi a fhethu, mamudi, maṭaluli</p> <p><b>U shuma na fhungo/mafhungo:</b> fhungo-tswititi, fhungo-tserekani</p> <p><b>Mupeleṭo na ndongazwiga:</b> tshitopo/tshiga tsha u awela, garukela, pfufhifhadzo: aburivesheni, akhironimi, inishializimu, thirankhesheni</p>

**MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1: ORALA U vhalela n̄tha (20 maraga)**

**Hoyu mushumo ndi wa u tou isa phanḡa u bva kha themo ya 1. U ḡo khunyeledzwa na u rekhodiwa kha THEMO ya 2.**

**GIREIDI 5 THEMO 2**

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N̄WALA NA U N̄EKEDZA	TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
<p align="center"><b>VHEGE 3- 4</b></p>	<p><b>U thetshelesa na u fhindula zwi tshi bva kha muvhigo</b></p> <p>Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faelaya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U thetshelesa muhumbulo muhulwane na yo khetheaho</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> <li>• U kovhekana mihumbulo na u fha muhumbulo</li> <li>• U țandavhudza mafhungo</li> <li>• U nweledza mafhungo</li> <li>• U n̄ekedza mafhungo vha tshi shumisa thebulu/girafu</li> </ul>	<p><b>U vhalala muvhigo u re na zwi bveledzwa zwa u tou vhona</b></p> <p>tsumbo: thebulu / dzitshati / dzigirafu / dzidaigiramu / mimapa</p> <p>Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faelaya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhalala: u humbulela zwi tshi bva kha țhoho na zwi fanyiso</li> <li>• U ita nyambedzano nga ha muhumbulo muhulwane na zwidodombedzwa zwo khetheaho</li> <li>• U shumisa zwi țirathedzhi zwa u vhalala, tsumbo: sa luvhonela lwa zwi re mafhungoni</li> <li>• U țandavhudza mafhungo a girafu</li> <li>• U kovhekana muhumbulo vha fha muhumbulo wavho vha tshi shumisa mavhari vhari na u tou humbulela</li> <li>• U shumisa mapa wa muhumbulo / notsi u nweledza</li> <li>• U ita nyambedzano nga ha maipfi maswa a no bva kha tshibveledzwa tshe vha vhalala</li> <li>• U shumisa țhalusamaipfi</li> </ul>	<p><b>U n̄wala muvhigo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U vhumba magudiswa o teaho zwo d̄isendeka nga țhodi siso</li> <li>• U shadukisa mafhungo u bva kha tshivhumbeo tshino u ya kha tshi ța</li> <li>• U shumisa mini, lini, ngafhi, nnyi,</li> <li>• U vhea mafhungo nga n̄dila ya u lunzhedzana</li> <li>• U țumanya mafhungo a vha phara i tevhekanaho</li> <li>• U shumisa mupelețo na girama zwo teaho.</li> <li>• U n̄ekedza mushumo wo nakaho u sumbedzaho țhoho ya mafhungo, u ita zwi khala u itela u vhumba dziphara nz.</li> </ul> <p><b>U tevhelela maitela a u n̄wala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana/u rangela u n̄wala</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U sedzulusa</li> <li>• U lulamisa vkhakhi</li> <li>• U vhalulula</li> <li>• U n̄ekedza</li> </ul>	<p><b>U shuma na/nga ipfi:</b> mațadzi, masala, mațanganyi, zwi țanganyi.</p> <p><b>U shuma na/nga fhungo:</b> tshifhinga tsho fhiraho, tshifhinga tshi d̄aho, tshaka dza mbudziso.</p> <p><b>Mupelețo na ndongazwiga:</b> ellipsisi, garukelo, zwi d̄evhe, țivhudzisi.</p>



**GIREIDI 5 THEMO 2**

<b>ZWIKILI</b>	<b>U THETSHELESA NA U AMBA (ORALI A)</b>	<b>U VHALA NA U ŤALELA</b>	<b>U ņWALA NA U ņEKEDZA</b>	<b>TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO</b>
<p align="center"><b>VHEGE 5 - 6</b></p>	<p><b>U thetshelesa tshirendo</b></p> <p>Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyito thangeli: u humbulela</li> <li>U takalela na u fhindula zwi tshi bva kha muungo na zwiitisi zwo ťuťuwedzwaho nga tshirendo</li> <li>U ita nyambedzano nga ha muhumbulo muhulwane</li> <li>U vhambedza na tshenzhemo ya vhone vhaŋe</li> <li>U bvisela khagala vhuťipfi ho vukululwaho nga tshirendo</li> <li>U ita nyambedzano nga ho khalo na kushumisele kwa luambo na masiandaitwa ayo kha vthathetshesesi, u angaredza na u ri luambo lu nga shumiswa nga nŋila-ŋe ita uri nyimele i vhe ya vhuŋi</li> </ul>	<p><b>U vhalo tshirendo</b></p> <p>Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U shumisa zwiťirathedzhi zwa u vhalo: u humbulela, u shumisa foniki na ludungela lwa mafhungo, u humbulela mafhedzo/phendelo</li> <li>U topola raimi na rithimu na u fha muhumbulo wavho nga ha zwine zwa ita kha vthathetshesesi</li> <li>U ťalutshedza vhuŋipfi nga ha tshibveledzwa a tshi ņea na zwiitisi</li> <li>U vhambedza na vhutshilo ha vhone vhaŋe</li> <li>U shumisa ťhalusamaipfi u itela u fhaťa ŋivhaipfi</li> </ul>	<p><b>U ņwala tshirendo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U shumisa alitharesheni, (khonsonentsi na asonentsi), mamethafore na mafanyisi</li> <li>U shumisa luambo lwa ťhaluso</li> <li>U pulana, u ita mvetomveto na u dzudzanya mushumo wavho</li> <li>U bvisa mvetomveto ya u thoma vha tshi dzhiela nťha muhumbulo muhulwane</li> <li>U sumbedza u pfesesa tshitaela na ridzhisiťara</li> <li>U sedzulusa na u lingulula mushumo uyo wa vhusiki</li> <li>U shumisa ndongazwiga nga nŋila Yone</li> </ul>	<p><b>U shuma na fhungo/ mafhungo:</b> madzinaguťe, dzina ťa ngelekanyo, garukelo</p> <p><b>U shuma na fhungo/mafhungoo:</b> tshifhinga tsha zwino.</p> <p><b>Ťhalutshedzo ya ipfi:</b> alitheresheni, asonentsi, khontsonentsi, ťiedzamuthu, methafore, ťifanyisi.</p> <p><b>Mupeleťo na ndongazwiga:</b> khethekanyo dza maipfi, u shumisa ťhalusamaipfi, u shumisa maaravhi.</p>

**MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4:**

- Zwibveledzwa zwa vhusiki: (10 maraga)**  
**Mushumo uyu u ņwaliwe musi hu sa athu u ņwalwa thesiťe yo dzudzanyiwaho**

**GIREIDI 5 THEMO 2**

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA (ORAI A)	U VHALA NA U TALELA	U N̄WALA NA U N̄EKEDZA	TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
<p align="center"><b>VHEGE 7 - 8</b></p>	<p><b>U thetshelesa na u amba nga ha folukuḽoo</b> <b>(ngano dza vhubvo ha zwithu/lidzhende)</b></p> <p>Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faela ya Zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dza u rangela: u humbulela</li> <li>• U topola muhumbulo muhulwane, puloto, fhethuvhupo, vhabvumbedzwa kha tshiḽori</li> <li>• U fhambanya vhukati ha zwiwo zwa vhukuma na zwi si zwavhukuma</li> <li>• U dzhenelela kha nyambedzano, a tshi imelela mihumbulo yawe</li> <li>• U fhindula nga vhuronwane kha mihumbulo na tsivhudzo</li> <li>• U fha muvhigo</li> </ul>	<p><b>U vhalo folukuḽoo (ngano dza vhubvo ha zwithu/lidzhende) u bva kha murangaphanda wa kilasi, bugupfarwa kana faela ya zwishumiswa zwa Mudededzi (FZM )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa zwiḽirathedzi zwinzhi zwa u vhalo sa u sikima, u sikena, ludungela lwa nḽivho ya kale</li> <li>• U ḽalutshedza nḽila ine muḽwali a shumisa ḽivhaipfi na luambo u ḽalusa fhethuvhupo.</li> <li>• U vhalo nḽha mugudi e eḽhe a tshi sumbedza u pfesesa ha vhuḽi</li> <li>• U fha muhumbulo wawe nga ha puloto, thero, fhethuvhupo.</li> <li>• U n̄ea muhumbulo nga ha nyito dza mubvumbedzwa.</li> <li>• U ambedzana nga ha maipfi maswa a re kha tshibveledzwa</li> <li>• U shumisa ḽhalusamaipfi</li> </ul>	<p><b>U n̄wala folukuḽoo (ngano dza vhubvo ha zwithu/lidzhende)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa vhabvumbedzwa vha zwipuka</li> <li>• U bveledza puloto vhabvumbsdzwa na fhethuvhupo</li> <li>• O nanga magudiswa o teaho vhatsheshelesi na ndivho ya tshibveledzwa</li> <li>• U shumisa luambo nga nḽila ya vhuḽali, zwiḽuhulu kha kunangele kwa ḽivhaipfi.</li> <li>• U shumisa girama, mupeleḽo na zwiga zwa u vhalo nga nḽila yone.</li> <li>• U pulana, mveomveto na u fhedzisa tshiḽori zwavhuḽi.</li> <li>• U ḽumanya mafhungo uri a vhe phara i tevhekanaho nga u shumisa masala, zwiḽanganyi na dongazwiga yo teaho</li> </ul> <p><b>U n̄wala ḽhaluso ya vhabvumbedzwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nanga makumedzwa o teaho</li> <li>• U sa bva kha ḽhoho</li> <li>• U shumisa ḽivhaipfi/maipfi a u luvheledza na maḽaluli manzhi</li> <li>• U shumisa maambebe, tsumbo. Mafaḽvisi, mamothaforo</li> </ul>	<p><b>U shuma na fhungo/mafhungo:</b> matikedzi, maitmasikwa, ḽhukhufhadzo, thangi, midzi, mitshila, vhuḽihi, vhuḽzhi, dzina-ḽiiti</p> <p><b>U shuma na ipfi/maipfi</b> matikedzi, maitmasikwa, ḽhukhufhadzo, thangi, midzi, mitshila, vhuḽihi, vhuḽzhi, dzina-ḽiiti</p> <p><b>U shuma na fhungo/mafhungo:</b> tshiḽiḽwa, nefhungo; mbudziso, tshiḽtshi tsho livhaho na tshi so ngo livhaho.</p> <p><b>Mupeleḽo na ndonga zwiga:</b> zwiḽevhe.</p>

<p>VHEGE 9 - 10</p>	<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5: THESITE YO DZUDZANYIWAHO U DHINDULA U BVA KHA TSHIBVELEDZWA (40 MARAGA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbudziso 1: Tholokanyondivho ya u vhala (15 maraga)</li> <li>• Mbudziso 2: Tholokanyondivho ya u tou vhona (10 maraga)</li> <li>• Mbudziso 3: Manweledzo (5 maraga)</li> <li>• Mbudziso 4: Zwivhumbeo na Milayo zwa Luambo (10 maraga)</li> </ul>			
<p style="text-align: center;"><b>MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA</b></p>				
	<p><b>Nyito dza u Thetshesela na u Amba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dzo fhambanaho dza u thetshesela na u amba</li> <li>• Nyito dzo fhambanaho dza u thetshesela na u ambadzine dza elana na milayo ya nyiledzo dza Khovidi - 19</li> </ul>	<p><b>Nyito dza u vhala na u țalela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitele a u vhala</li> <li>• Nyito dza u vhalela nțha</li> <li>• Nyito dza u vhala tholokanyondivho</li> </ul> <p>Nyito dza litheretshe dzo sendekwaho kha tshakha tharu dza maňwalwa o randelwaho kha simesița yeneyo</p>	<p><b>Nyito dza u ņwala na u ņekedza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tevhela maitele a u ņwala</li> <li>• U ņwala dzipharagirafu</li> <li>• Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani</li> <li>• Maanea</li> <li>• Maňwalwa a vhusiki</li> </ul>	<p><b>Nyito dza zwivhumbeo na Milayo zwa Luambo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dzo fhambanaho dza Zwivhumbeo na Milayo ya Luambo</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>GIREIDI 5 TSHIVENDA HL MANWELEDZO A MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: THEMO 2</b></p>				
<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1: ORALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U vhalela nțha (20 maraga)</li> </ul> <p>Hoyu mushumo ndi une wa khou tou bvela phanđa u bva kha themo ya 1. U ɔo khunyeledzwa wa rekhodiwa kha themo ya 2.</p>	<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4: U ņWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwibveledzwa zwa vhudavhidzane: (10 maraga)</li> </ul> <p>Zwi ņwaliwe phanđa ha musi thesite yo dzudzanywaho i tshi ņwaliwa</p>	<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5: THESITE YO DZUDZANYWAHO (40 maraga) U FHINDULA U BVA KHA TSHIBVELEDZWA 1:</b></p> <p><b>Mbudziso 1: Tholokanyondivho ya mafhungo (15 maraga)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbudziso 2: Tholokanyondivho ya u tou vhona (10 maaga)</li> <li>• Mbudziso 3: Manweledzo (5 maraga)</li> <li>• Mbudziso 4: Tshivhumeo na Milayo zwa Luambo kha nyimele (10 maraga)</li> </ul>		

**GIREIDI 5 THEMO 3**

<b>ZWIKILI</b>	<b>U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)</b>	<b>U VHALA NA U TALELA</b>	<b>U N'WALA NA U NEKEDZA</b>	<b>TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO</b>
<p align="center"><b>VHEGE 1 - 2</b></p>	<p><b>U thetshelesa na u fhindula zwi bva ho kha nganea</b></p> <p>Tshibvedzwa tshi bva ho kha bugupfawa kana faela ya zwishumiswa zwa mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mishumo ya marangaphanda: u humbulela</li> <li>• U thetshelesa zwi bvaho nga nganeal</li> <li>• U thetshelesa zwitenwa zwo khethefhalaho zwa mulaedza muhulwane</li> </ul> <p><b>U tlatshedza zwiwo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tlatshedza muhumbulo muhulwane na zwitenwa zwo khethefhalaho</li> <li>• U bvisa zwipfi zwavhuqi na hone zwo tevhekana</li> <li>• U bvisa vhuqipfi zwi tshi kwama zwiwo</li> <li>• U vhambedza na vhutshilo hau             <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tlatshedza matshilisano, mikhwa na mvelele kha tshibvedzwa</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>U vhala zwi bva ho kha nganea</b></p> <p>Tshibvedzwa tshi bva ho kha bugupfawa kana faela ya zwishumiswa zwa mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala: u humbulela kha thoho na u amba nga ha thero dzi elanaho</li> <li>• U tlatsheda na u tlatshedza zwiwo zwa vhukati</li> <li>• U tlatshedza vhaanewa</li> <li>• U tlatsheda na u ita nyambedzano nga ha vhuqipfi</li> <li>• U vhambedza zwiwo na vhaanewakha vhutshilo hau</li> <li>• U shumisa zwitirathedzhi zwo fhambanaho zwa u vhala</li> <li>• U tlatshedza tshivhumbeo, u shumiswa ha luambo, ndivho na vthetshelesi</li> <li>• U tlatsheda phambano vhukati ha bayogirafi/dayari na zwitori             <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa thalusamaipfi kha u bvedzisa divhaipfi</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>U n'wala tshoduluso ya bugu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa fureme</li> <li>• U rangela u n'wala: u thetshelesa zwo vhalwaho kha nganea</li> <li>• U nanga magudiswa a elanaho na ndivho</li> <li>• U shumisa luambo lwo teaho na tshivhumbeo tsha tshibvedzwa</li> <li>• U shumisa tshivhumbeo tshi re tshone</li> <li>• U vhekanya magudiswa nga u tevhekana</li> <li>• U shumisa luambo lu re lwone, mupeleto na ndongazwiga, zwi tshi katela na lipfanisi             <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa thalusamaipfi na u bvedzisa divhaipfi</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>U shuma na ipfi/maipfi:</b> masala a vhushaka, masala a khumela murahu, mataluli, madadzisi, matanganyi, zwitanganyi, maaravhi</p> <p><b>U shuma na fungo/mafungo:</b> tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho, mapfanisi</p> <p><b>Thalutshedzo ya ipfi:</b> ppanya, mirero, maiidioma</p> <p><b>Mupeleto na ndongazwiga:</b> tshithoma, khoma, u shumisa thalusamaipfi, khethekanyo ya ipfi</p>

<p style="text-align: center;"><b>VHEGE</b> 3-4</p>	<p><b>U thetshelesa na u fhindula litambwa</b></p> <p>Tshibvelrdzwa tshi bva ho kha bugu ya u vhala,bugupfarwa kana faela ya zwishumiswa zwa mudededzi(FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mishumo ya marangaphanda: u humbuleala zwi tshi bva kha thoho/lithiretsha</li> <li>• U dovholola u talutshedza fhethu hune litambwa la bvelela hone nga u tevhekana</li> <li>• U talusa na nyambedzano kha muhumbulo wa vhukati, puloto, fhethuvhupo, vhaanewa na nyimele</li> <li>• u thetshelesa zwidodombezwa zwo khehefhalaho</li> <li>• U shumisa zwidodombedzwa zwavhudi</li> <li>• U bvisela khagala vhudipfi na mihumbulo</li> <li>• U shumisa luambo lwo teaho</li> </ul>	<p><b>U vhala litambwa zwi tshi bva kha</b> bugu ya u vhala kana Faela ya zwishumiswa zwa mudededzi (FWM).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa zwitirathedzhi zwo fhambanaho zwa u vhala: u sikima, u sikena, ludungela lwa mafhungo clues na zwine zwa vho divhiwa</li> <li>• U talutshedza uri vhnwali vho shumisa hani ndivho ya maipfi na luambo u talutshedza puloto, fhethuvhupo na vhaanewa</li> <li>• U talutshedza ndeme ya maipfi na zwifanyiso zwa muhumbulo</li> <li>• U talusa zwiitisi nan deme ya u amba na u nwala tshibveledzwa na u talutshedza vhushaka</li> <li>• U vhalela ntha, u shandukisa luvhilo zwo teaho</li> </ul>	<p><b>U nwala litambwa/ dirama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sika vhaanewa</li> <li>• U bveledza fhethuvhupo</li> <li>• U bveledza puloto</li> <li>• U shumisa tshivhumbeo tshone</li> <li>• U bveledzisa thounu</li> <li>• Pulane, mvetamveto na u khunyeledza tshibveledzwa</li> <li>• U nwala mafhungo ho shumisa tshipitshi tsho vhwigwaho na tshi so ngo vhwigwaho</li> <li>• U bveledza mveta-mveto ya u thoma i re na muhumbulo wa vhukati na u bveledza zwavhudi zwitikedzi zwa pharagirafu</li> <li>• <u>U shumisa lipfanisi</u></li> <li>• U shumisa luambo kwalo, mupeleto na ndongazwiga</li> </ul>	<p><b>Levele ya mushumo wa ipfi:</b> maiiti dzherandi</p> <p><b>U shuma na fungo/mafungo:</b> zwitamennde, mbudziso, ndaela, fungo tswititi, fungo mbumbano, tshipitshi tsho vhwigwaho na tshi so ngo vhwigwaho</p> <p><b>Thalutshedzo ya ipfi:</b> ogizimoroni</p> <p><b>Mupeleto na ndongazwiga:</b> tshivhudzisi, semi-kholoni, zwidvehe.</p>
---	---	--	--	--

GIREIDI 5 THEMO 3				
ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA (ORALA)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U N'EKEDZA	TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
VHEGE 5 -6	<p><b>U thetshelesa na u dzhenelela kha nyambedzano ya mushumo wa phurodzhekiti kilasini zwi tshi kwama ngudo ya litheretsha.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U thetshelesa mulaedza nga ha phurodzhekiti</li> <li>• U thonifha vhañwe vhagudi nga u vha thetshelesa</li> <li>• U tšutwedza miñwe mirađo ya zwigwada u tikedza mihumbulo yavho</li> <li>• U shandukisa luambo arali hu na thodea</li> <li>• U vhudzisa na u fhindula mbudziso</li> <li>• U kovha mihumbulo</li> <li>• U shumisa fureme u ñekedza mihumbulo/pulane</li> <li>-Thoho</li> <li>-Mihumbulo mihulwane na mbuno dza u tikedza</li> <li>-Hu tea u itwa thoguluso</li> </ul>	<p><b>U vhalo tshitori tshi bva ho kha bugupfarwa kana faela ya zwishumiswa zwa mudededzi (FZM )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhalo: U humbulela zwi tshi bva kha thoho</li> <li>• U shumisa zwiñiratedzhi zwo fhambanaho zwa u vhalo: u sikima, u sikena, ludungela lwa mafhungo na zwine zwa vho ñivhiwa</li> <li>• Nyambedzano nga ha mihumbulo mihulwane, fhethuvhupo na vhaaneawa/ vhabvumbudzwa</li> <li>• U thalutshedza uri vhañwali vha shumisa hani ndivho ya maipfi na luambo kha u thalutshedza puloto, fhethuvhupo na vhaaneawa/ vhabvumbudzwa</li> <li>• U vhalo ñtha iwe muñe hu na misumbedo i re khagala</li> </ul>	<p><b>U ñwala tshitori ( Nganetshelo/ mbuletshedzo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U bveledza puloto, vhaaneawa na fhethuvhupo</li> <li>• U nanga magudiswa a kwamaho vhatshetshesi na u nea ndivho ya tshibveledzwa</li> <li>• U shumisa luambo lwa zwifanyiso zwi tshi kwama ndivho yo fhambananaho ya maipfi.</li> <li>• U tuama mafhungo kha pharagirafu ho shumiswa masala, u tumekanya maipfi na ndongazwiga zwo teaho</li> <li>• U shumisa luambo kwalo, mupeleto na ndongazwiga</li> <li>• U pulana, u ita mveta-mveto</li> </ul> <p><b>U ñwala thalutshedzo dza vahanewa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nanga magudiswa o teaho</li> <li>• U sa bva kha thoho</li> <li>• U buletshedza ndivho ya maipfi zwo livhana na tshka dza mađadzisi</li> <li>• U shumisa figara dza luambo, e.g. similes,</li> </ul>	<p><b>U shuma na fungo/mafungo:</b> maiti(infinitives), mađadzisi, mañaluli, masala, mañanganyi, tshaka dza madzina</p> <p><b>U shuma na fungo/mafungo:</b> zwitatemende, mbudziso, ndaela, tshipitshi tsho vhwahwa na tshi so ngo vhwahwa</p> <p><b>Thalutshedzo ya ipfi:</b> mamethafore, pfanywa, maidioma, mirero, homofounu</p> <p><b>Mupeleto na ndongazwiga:</b> kholoni, semi-kholoni, inverted comma, malederedanzi</p>

**GIREIDI 5 THEMO 3**

<b>ZWIKILI</b>	<b>U THETSHELESA NA U AMBA (ORAĽA)</b>	<b>U VHALA NA U ŦALELA</b>	<b>U ŦWALA NA U ŦEKEDZA</b>	<b>TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO</b>
<b>VHEGE 7-8</b>	<p><b>U Ŧea na u tevhela ndaela</b></p> <p>Tshibveledzwa tshi bva ho kha bugupfarwa kana faela ya zwishumiswa zwa mudededzi(FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mishumo ya marangaphanda: u hambulela</li> <li>• U thetshelisa na u nea zwithenwa zwo khethefhalaho</li> <li>• U shumisa mutevhe wone</li> <li>• U vhudzisa mbudziso dzo livhaho na u fhindula ho teaho</li> <li>• U tevhela ndaela</li> </ul>	<p><b>U vhalandaela ya tshibvelewzdwa i re na u tevhekan ha zwilaedzwa (Manwalele a phurodzhekiti)</b></p> <p>Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faela ya Tshiko ya Mudededzi (TRF)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhalanda: u hambuleala kha Ŧhoho na zwifanyiso</li> <li>• U shumisa zwithirathedzhi zwa u vhalanda: u hambulela, ludungela lwa mafhungo</li> <li>• U talutshedza zwithenwa zwo khethefhalaho zwa tshibveledzwa</li> <li>• <u>U tevhekana ha ndaela</u></li> <li>• U tevhela ndaela/ maitele</li> <li>• U talutshedza maipfi maswa u bva kha tshibveledzwa tsho vhalwaho</li> <li>• U shumisa thalusamaipfi</li> </ul>	<p><b>U nwala ndaela (U nwala phurodzhekiti)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nanga mulaedza wo fanelaho</li> <li>• U shumisa zwithenwa zwone-zwone</li> <li>• U ita mutevhe wone</li> <li>• U ita tshivhumbeo tshone</li> <li>• U shumisa ndaela u bva kha liiti</li> <li>• U shumisa luambo lwo teaho, mupeleŦo</li> <li>Na ndongazwiga</li> <li>U shumisa maitele a u nwala</li> <li>• U pulana/ u rangela u nwala,</li> <li>• U ita mvetamveto,</li> <li>• U dovhoolola,</li> <li>• U khakhulula,</li> <li>• U vhalulula, na</li> <li>• U nekedzo</li> </ul>	<p><b>U shuma na ipfi/maipfi:</b> mbambedzo, mataluli</p> <p><b>U shuma na fhungo/mafhungo:</b> mafhungotswititi mapfufhi, u anana ha liiti</p> <p><b>Mupeleto na ndongazwiga:</b> aburivesheni, zwiŦevhe</p>

**GIREIDI 5 THEMO 3**

ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA (ORAI A)	U VHALA NA U ȚALELA	U ŃWALA NA U ŃEKEDZA	TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
VHEGE 4 - 8	<p>Phurodzhekiti yo disendekaho nga lunwe lwa tshaka dza manwalwa a lithiretsha: vhurendi / ngano / nganeapfufhi / litambwa / nganea.  <b>NB:</b> Hu tea u vha na manwalwa o fhambanaho zwi tshi ya kha gireidi.                      U pulana / u lugisa/ thoduluso/ u wanulusa munekedzo wa u vhalala na phurodzhekiti ya manwalwa a vhusiki.</p>			
	<p><b>Mushumo wa fomala wa u linga 6: PHURODZHEKITI YA MANWALWA A VHUSIKI (40 MARAGA)</b>                      Vhuimo 1: Thoduluso (Vhagudi vha ita thoduluso nga phurodzhekiti)                      (10 maraga):                      VHEGE 4 - 5</p> <p>Vhuimo 2: U nwala (Vhagudi vha didzhenisa kha u Ńwala phurodzhekiti dzavho)                      (30 maraga)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana/ u rangela u nwala phurodzhekiti ya manwalwa a vhusiki</li> <li>• U ita mvetamveto</li> <li>• U dovholola</li> <li>• U khakhulula</li> <li>• U vhalululua</li> <li>• U nekedza</li> </ul> <p>VHEGE 6</p>	<p><b>Mushumo wa fomala 7: Phurodzhekiti ya manwalwa a vhusiki</b>                      Vhuimo 3: MUnekedzo wa u amba (Vhagudi vha ita munekedzo wa u amba nga phurodzhekiti dzavho)                      (20 maraga)                      Munekedzo wa u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa tshivhumbeo tsho teaho: marangaphanda, mutumbu na magumo</li> <li>• U nekedza mihumbulo ya vhukati na zwitikedzi</li> <li>• U sumbedza vhumanzi ha thoduluso/ ngwanuluso</li> <li>• U shumisa luambo lwo taho na u nekedza zwickili, tsumbo. u livhanyisa mato, volume</li> <li>• U dzhenelela kha nyambedzano</li> <li>• U nea ndulamiso yo khwathaho</li> <li>• U vhona uri hu na nyambedzano</li> <li>• U dzhiela nthafanelo na vhudipfi ha vhanwe</li> </ul> <p>Kha vha thome nga mushumo wa orala wa themo 3, vha fhedzise nga themo 4 musi hu tshi rekhodiwa maraga)</p>		



<p><b>VHEGE</b> <b>9 - 10</b></p>	<p><b>Kha vha thetshelese vha ite nyambedzano nga ha muvhigo wa mutsho</b></p> <p>Tshibveledzwa tshi bvaho kha bugupfarwa kana Faela ya tshiko ya mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mishumo ya marangaphanda: khumbulelwa</li> <li>• Kha vha thetshelese zwiwa zwo ktethefhalaho</li> <li>• Kha vha ite nyambedzano nga muladza wa ndeme</li> <li>• Kha vha ite vhutumani ha mulaedza uyo zwi tshi kwama vhutshilo havho</li> <li>• Kha vha haseledze nga zwi konadzeaho zwi kwamaho vhathu</li> <li>• Kha vha vhambezde nyimele dza fhethu ho fhambananaho, vha sumbedze hu takalelwaho u swikiwa nga mbuno</li> <li>• Kha vha dzhenelele kha nyambedzano, vha nee muhumbulo wavho</li> <li>• U wanulusa zwitaluli zwa muvhigo wa mutsho. U redzhisita luambo</li> </ul>	<p><b>Kha va vhale muvhigo wa mutsho kha gurandza,</b></p> <p>bugupfarwa kana faela ya tshiko ya mudededzi (FZM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala: U humbulela zwi tshi bva kha thoho, thohwana na zwifanyiso.</li> <li>• U shumisa zwitirathedzhi zwa u vhala, e.g. u ita khumbulelwa na u shumisa ludungela lwa mafhungo</li> <li>• U wanulula na u talutshedza zwifanaho na zwo fhambanaho.</li> <li>• U shumisa zwitirathedzhi zwa u vhala: u sikima u itela u wana muhumbulonyangaredzi, u sikena u itela muhumbulo wo hkethefhalaho.</li> <li>• U wana ndila ye tshibveledzwa tsha langwa ngayo.</li> <li>• U vhla mulaedza wa tshibveledzwa nga u tou vhona e.g. mapa</li> <li>• U talutshedza zwivhonwaho.</li> <li>• U shumisa mapa wa muhumbulo/notsi u nweledza mulaedza</li> </ul>	<p><b>U nwala muvhigo wa mutsho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tumanya mafhungo kha pharagirafu nga u shumisa masala, u tumekanya maipfi na u lulamisa tswayo na zwiwa.</li> <li>• U nekedza mulaedza nga u shumisa mapa, tshati, girafu kana daigiramu.</li> </ul> <p><b>Maitela a u nwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana/u rangela u nwala</li> <li>• U ita mveta-mveto</li> <li>• U dovholola</li> <li>• U editha</li> <li>• U vhalulula</li> <li>• U nekedza</li> </ul>	<p><b>U shuma na ipfi/maipfi:</b> maiti, a dzherandi, masala, mataluli, maqadzisi, maqanganyi, madzina khumbulelwa</p> <p><b>U shuma na fhungo/mafhungo:</b> mafhungotswititi, mafhungo tserekano, tshifhinga tshi daho</p> <p><b>Talutshedzo ya maipfi:</b> homofounu, homonimi, pholisemi, mafhambanyi, mabulazwithihi/pfanywa.</p>
---------------------------------------	--	--	--	---

MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA			
<p>Mishumo ya u amba na u thetshesela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mishumo yo fhambananaho ya u amba na u thetshesela.</li> </ul> <p>Mishumo ya u amba na u thetshesela i ananaho na nyimele dza KHOVIDI-19.</p>	<p>Mishumo ya u vhala na u vhona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maitele a u vhala.</li> <li>Mishumo ya u vhalela n̄ha.</li> <li>Mishumo ya u vhala tholokanyondivho.</li> </ul> <p>Mishumo ya lithiretsha yo disendekaho kha manwalwa mararu o ɽaluswaho kha simeitita.</p>	<p>Mishumo ya u n̄wala na u nekedza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maitele a u n̄wala</li> <li>U ita haragirafu</li> <li>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani</li> <li>Maanea</li> </ul> <p>Mañwalwa a vhusiki</p>	<p>Mishumo ya luambo na milayo kha nyimele.</p> <p>Mishumo yo fhambananaho ya luambo na milayo kha nyimele</p>
<b>GIREIDI 5 TSHIVENDA HL SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: THEMO 3</b>			
<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA 6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mañwalwa a vhusiki (10+30=40 maraga)</li> </ul> <p>Phurodzhekiti yo disendekaho kha munwe wa mañwalwa a lithiretsha o gudwaho: zwirendo / ngano / nganeapfufhi / litambwa / nganea.</p>		<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA 7 Orala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U nekedza phurodzhekiti nga u tou amba (20 maraga)</li> </ul> <p>Notsie: Hu tea u vha na manwalwa o fhambananaho zwi tshi ya nga gireidi.</p> <p>Kha vha thome nga mushumo wa orala wa themo 3, vha fhedzisele nga wa themo 4 musu hu tshi ɽo vha hu tshi khou rekhodiwa maraga.)</p>	

**GIREIDI 5 THEMO 4**

<b>ZWIKILI</b>	<b>U THETSHELESA NA U AMBA (ORAI A)</b>	<b>U VHALA NA U ŤALELA</b>	<b>U ŃWALA NA U ŃEKEDZA</b>	<b>TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO</b>
<b>VHEGE 1 - 2</b>	<p><b>U thetshelesa na u amba nga ha khungedzelo</b></p> <p>Khungedzelo/Adivethe l bvaho kha bugupfarwa kana kha faela ya mishumo ya mudededzi, kha bugu ya mudededzi kana hunwevho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u bva na nyito khumbulelwa</li> <li>• U thetshelesa thodea dza ndeme</li> <li>• U topola zwithu zwa ndemesa</li> <li>• U amba ha zwivhuya zwi bveledzwaho nga khungedzelo</li> <li>• U tahisa mihumbulo na vhudipfi nga ndila khumbulelwa</li> <li>• U amba nga vhuronwane na u dzhiela nzhele mihumbulo na tsivhudzo dzo tahiswaho</li> <li>• U thusa na u khakhulula hu re na vhuleme.</li> <li>• U thusana nga mihumbulo, u tsivhudzana nga mihumbulo nga thompho kana zwikili zwo dowealeaho</li> </ul>	<p><b>U vhala khungedzelo kha bugupfarwa kana i bvaho kha bugu ya mugudisi kana kha faela mishumo ya mudededzi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa maitela a u vhala sa : U siena ,u sikima kha ndivho yo tandavhuwaho, u vhala wo tou fombe, u vhona nga ito la mihumbulo, u shumisa zwe wa guda murahu na u nga zwi vhambedza</li> <li>• U humbula na u tahisa mihumbulo nga ndila dzo fhambanaho kha tholokanyondivho ya u vhona kana zwo fanyiswaho : muvhala, ndila ye ha nwaliwa maipfi ngayo</li> </ul>	<p><b>U nwala khungedzelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U bveledza mihumbulo zwavhuḍi nahone i tshi tou tevhekana</li> <li>• U shumisa tshivhumbeo tshi re tshone</li> <li>• U shumisa ndivho yo tandavhuwaho, sa kushumisele kwa luambo, mupeleto na kushumisele kwa zwigwa zwa u vhala</li> <li>• U shumisa luambo lwa vhusiki na u kona tahisa mihumbulo yau lwa khumbulelwa</li> </ul> <p><b>Maga a u nwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mveto-mveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhululo</li> <li>• U khakhulula nga vhuronwane</li> <li>• U nwala khungedzelo</li> </ul>	<p><b>U shuma na ipfi/maipfi:</b> digirii ya mbambedzo, maḍadzisi</p> <p><b>U shuma na fhungo/mafhungo:</b> mafhungo zwao, pfano ya nefhungo na tshiiwa</p> <p><b>Mupeleto na zwigwa zwa u vhala:</b> Phufhifhadzo, dzikhoma</p>
<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Orala (Maraga : 20)</b></li> </ul> <p><b>Mushumo hoyu wa orala u tea u itiswa vhagudi u bva nga themo ya 3 lune wa tea u fhedziwa na u rekhodiwa kha Themo 4.</b></p>				

<p style="text-align: center;"><b>VHEGE</b> 3 - 4</p>	<p><b>U thetshelesa na u amba nga ha muvhigo / ripoto , sa tsumbo : mafhungo, zwinwe-vho zwa ndeme, mafhungo a bvaho kha bugupfarwa kana faelani ya zwishumiswa zwa medededzi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela nyito na mahumbulwa</li> <li>• U amba mihumbulo mihulwane na u nea thalutshedzo nga vhudalo</li> <li>• zwi tshimbilelane / elane na vhutshilo hau</li> <li>• U sumbedza na u imelela vhudipfi hau nga mbuno dzi pfalaho</li> <li>• U vhudzisa mbudziso dzi kondaho dzine a dzi na phindulo dzi re khagala</li> <li>• U fhindula nga vhuronwane mbudziso idzo dzi kondaho <ul style="list-style-type: none"> <li>• U haseledza tshivhumbeo / fomethe, masia, kushumisele kwa luambo na tshivhumbeo tsha manwalwa.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>U vhala tholokanyondivho ya u vhona (sa tsumbo : zwifanyiso/ mimapa)</b></p> <p>Tholokanyondivho ya u vhona i bvaho kha bugupfarwa kana kha mugudisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala, u humbulela thoho ya mafhungo na zwifanyiso zwo fanyiswaho</li> <li>• U amba nga ha muhumbulo muhulwane na zwinwe zwa ndeme</li> <li>• U tahisa mihumbulo nga ha zwifanyiso zwo nangwaho kha tholokanyondivho iyo</li> <li>• U tevhedza maitele a u vhala, sa tsumbo : u humbulela na u shumisa zwifanyiso na vhudzivha ha zwithenwa zwa ndeme zwifanyisoni</li> <li>• U thusana nga mihumbulo nga ndila dzo fhambanaho</li> <li>• U sumbedza na u imelela muhumbulo wau u na mbuno dzi pfdzaho</li> <li>• U vhudzisa mbudziso dzi kondaho dzine a dzi na phindulo dzi re khagala</li> <li>• U fhindula nga vhuronwane mbudziso idzo dzi kondaho</li> <li>• U shumisa mapa wa muhumbulo / notsi kha u nweledza nweledza mafhungo</li> <li>• U shumisa thalusamaipfi / dikishinari u bveledza ndivho [[hu tea u dovhoolwa kha</li> </ul>	<p><b>U nwala muvhigo / ripoto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nwala muvhigo hu tshi shumiswa muangarambo</li> <li>• U nwala nga ngona zwi na ndunzhe-ndunzhey</li> <li>• U shumuswa ha luambo lwo teaho, mupeleto na zwiga zwo teaho</li> <li>• U nekedza mushumo wo nakaho nahone thoho yo nwalwa zwavhudi, pharagirafu dzo bveledzwa zwavhudi, na zwinwe-vho.</li> </ul> <p><b>U sedza kha maitele a u nwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mveto-mveto</li> <li>• U ita ndovhololo / mvusuludzo</li> <li>• U khakhulula</li> <li>• U vhalulula</li> <li>• U nekedza</li> </ul>	<p><b>U shuma na ipfi/maipfi:</b> masala vhukuma, masala vhushaka, masala a khumela murahu, maḡadzisi, maḡanganyi, maaravhi</p> <p><b>U shuma na fhungo/mafhungo:</b> <b>Tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhiraho, mapfanisi</b></p> <p><b>Thalutshedzo dza maipfi :</b> ppanywa / mabulazwithihi , mafhambanyi , nyambahuvhili , nyambahunzhi,</p> <p><b>Mupeleto na zwiga zwa u vhala:</b> u saukanya ipfi, thalusaipfi / dikishinari , maledere danzi, khethekanyo ya maipfi</p>
---	--	---	---	---

<p style="text-align: center;"><b>VHEGE</b> 5 - 6</p>	<p><b>U thetshesela na u amba nga mafhungo o nwalwaho</b></p> <p>Mafhungo a bvaho kha bugupfarwa kana kha faela ya zwishumiswa zwa mudededzi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mathomele a mishumo : Zwine zwa khou humbulelwa</li> <li>• U dzhenelela kha nyambedzano, na u bvisela khagala muhumbulo wau</li> <li>• U amba na u talutshedza tshivhangini na masiandaitwa azwo</li> <li>• U nea mihumbulo kha zwi kwamaho matshilisano, mikhwa na mvelele</li> <li>• U vhudzisa mbudziso dzi kondaho</li> <li>• U bveledza vhuḍipfi na u tikedza muhumbulo wau u na mbuno dzi fushaho</li> <li>• U shumisa ndila dzo fhambanaho dza vhudavhidzani ho teaho kha nyimele dza kha zwigwada</li> </ul>	<p><b>U vhala mafhungo a re na zwifanyiso,</b></p> <p>Sa tsumbo : mimapa / girafu / tshati / thebulu</p> <p>Mafhungo a bvaho kha bugupfarwa kana faela ya mishumo ya mudededzi / mugudisi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa maitete a u vhala o yaho nga u fhambana u bveledza muhumbulo muhulwane na i tikedzaho</li> <li>• U nweledza mafhungo</li> <li>• U nea thalutshedzo dza zwo fanyisiwaho</li> <li>• U shumisa zwo no gudiwaho murahu uri hu konou swikeleliwa zwithu zwa ndeme</li> <li>• U fhirisa mulaedza u bvaho kha zwine zwa khou vhonwa zwifanyisoni nga u tou talutshedza</li> </ul>	<p><b>U ḥwala mafhungo o teaho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ḥwala pharagirafu tharu (3) u ya kha nna (4)</li> <li>• U shumisa thoho i elanaho na vhupo hune vhagudi vha wanala hone hu na ndivho ya mafhungo eneyo</li> <li>• U bvisela khagala mafhungo zwavhuḍi</li> <li>• U dzudzanya zwine zwa khou funziwa nga ngona</li> <li>• U ḥwala thoho ya mafhungo na u dzhenisela mafhungo o teaho i ndila ya u bveledza pharagirafu yo teaho.</li> <li>• U shumisa mafhungo o teaho kha pharagirafu hu tshi shumiswa madzina, masala na u tumejanya maipfi na zwiga zwa u vhala nga ngona</li> <li>• U shumisa mafhungo a tshaka dzo fhambanaho</li> <li>• U shumisa luambo lwo kunaho, mupeleto na zwiga zwa u vhala nga ndila yo teaho</li> </ul> <p><b>U sedza kha maitete a u ḥwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mveto-mveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula / dzudzanya</li> <li>• U vhalulula</li> <li>• U nekedza</li> </ul>	<p><b>U shuma na ipfi/maipf :: masala, mataluli</b></p> <p><b>Mushumo wa levele ya fhungo :</b> ḥefhungo , nyito , khandeza, mbudziso</p> <p><b>Thalutshedzo dza maipfi :</b> Mamethafore, mafanyisi, mirero, maidioma / maambe</p> <p><b>Mupeleto na zwiga zwa u vhala, kushumisele kwa thalusamaipfi , u fhandekanya maipfi na tshivhumbeo tsha ipfi</b></p>
---	--	---	---	--

**MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 8:**

- Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani : (Maraga : 10)  
Mushumo uyu u nwaliwa hu sa athu swikiwa kha mushumo wa thesite ya fomala ya u fhedza.

GIREIDI 5 THEMO 4				
ZWIKILI	U THETSHELESA NA U AMBA (ORAI A)	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	TSHIVHUMBEO NA MILAYO ZWA LUAMBO
VHEGE 7 - 8	-	Mvusuludzo		Revision
VHEGE 9- 10	<p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 9: U FHINDULA ZWI TSHI BVA ZWIBVELEDZWA SA THOLOKANYONDIVHO YA U VHALA (Maraga : 40)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbudziso 1: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga: 15)</li> <li>• Mbudziso 2: Tholokanyondivho ya u vhona (Maraga: 10)</li> <li>• Mbudziso 3: Manweledzo / Samari (Maraga: 5)</li> <li>• Mbudziso 4: Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (Maraga: 10)</li> </ul>			
FORMATIVE ASSESSMENT ACTIVITIES				
	<p><b>Nyito dza u Thetshelesa na u Amba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dzo fhambanaho dza u Thetshelesa na u Amba</li> </ul> <p>Nyito dza u Thetshelesa na u amba dzine dza anana na nyimele ya Khovidi-19</p>	<p><b>Nyito dza uVvhala na u Lavhelesa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitele a u vhala</li> <li>• Nyito dza u vhalela ntha.</li> <li>• Nyito dza tholokanyondivho ya u vhalela u pfesesa</li> </ul> <p>Nyito dza litheretsha dzo disendekaho kha tharu dza litheretsha dzo randelwaho iyo simesita</p>	<p><b>Nyito dza u Nwala na u Netshedza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitele a u n'wala</li> <li>• Kunwalele kwa ndima / pharagirafu</li> <li>• Zwibveledzwa tshumiswa</li> <li>• Maanea</li> </ul> <p>Manwalwa a vhusiki</p>	<p><b>Nyito dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</b></p> <p>Nyito dzo vanganaho dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</p>

**GIREIDI 5 SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA : THEMO 4**

**MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7:**

- **Orala (Maraga : 20)**  
Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu wa orala u bva kha themo 3 u itela uri vha vhe vho linga na u rekhoda vhagudi vhothe musu themo 4 i tshi fhela.

**MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 8:**

- **Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani : (Maraga : 10)**  
Mushumo uyu u n'waliwa hu sa athu n'waliwa mulingo / thesite ya u fhedzat

**MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 9: U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa : Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga : 40)**

- **Mbudziso 1 : Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga : 15)**
- **Mbudziso 2 : Tholokanyondivho ya u vhona (Maraga : 10)**
- **Mbudziso 3: U nwala manweledzo/samari (Maraga : 5)**
- **Mbudziso 4: Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (Maraga : 10)**